

t31\_rvsum\_1  
(TMLogxc3xc3ow7T42ARpzeRAj7wQAAzqHk8)

October 27, 2020

Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k8\_rvsum\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_rvsum\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_rvsum\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k45\_valued\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k30\_valued\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_valued\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m2\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k5\_numbers : \iota$  be given. Let  $k1\_numbers : \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((v1\_relat\_1 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X0) \wedge ((v3\_valued\_0 X0) \wedge (v1\_finseq\_1 X0)))) \wedge ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ((v3\_valued\_0 X1) \wedge (v1\_finseq\_1 X1)))))) \Rightarrow (k8\_rvsum\_1 X0 X1 = k45\_valued\_1 X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1\_relat\_1 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X0) \wedge ((v3\_valued\_0 X0) \wedge (v1\_finseq\_1 X0)))) \Rightarrow (k6\_rvsum\_1 X0 = k30\_valued\_1 X0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((v1\_relat\_1 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X0) \wedge ((v3\_valued\_0 X0) \wedge (v1\_finseq\_1 X0)))) \wedge ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ((v3\_valued\_0 X1) \wedge (v1\_finseq\_1 X1)))))) \Rightarrow (k4\_rvsum\_1 X0 X1 = k1\_valued\_1 X0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1\_relat\_1 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X0) \wedge (v3\_valued\_0 X0))) \Rightarrow ((v1\_relat\_1 (k30\_valued\_1 X0)) \wedge ((v1\_funct\_1 (k30\_valued\_1 X0)) \wedge ((v1\_valued\_0 (k30\_valued\_1 X0)) \wedge (v3\_valued\_0 (k30\_valued\_1 X0))))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m2\_finseq\_1 X1 X0)\Rightarrow((v1\_funct\_1 X1)\wedge((v1\_finseq\_1 X1)\wedge(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 k5\_numbers X0)))))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_relat\_1 X0)\wedge((v1\_funct\_1 X0)\wedge((v3\_valued\_0 X0)\wedge(v1\_finseq\_1 X0))))\Rightarrow(m2\_finseq\_1 (k6\_rvsum\_1 X0) k1\_numbers) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_relat\_1 X0)\wedge((v1\_funct\_1 X0)\wedge(v1\_valued\_0 X0)))\Rightarrow(\forall X1.((v1\_relat\_1 X1)\wedge((v1\_funct\_1 X1)\wedge(v1\_valued\_0 X1))))\Rightarrow(k45\_valued\_1 X0 X1 = k1\_valued\_1 X0 (k30\_valued\_1 X1)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v1\_relat\_1 X0)\wedge((v1\_funct\_1 X0)\wedge((v3\_valued\_0 X0)\wedge(v1\_finseq\_1 X0))))\wedge((v1\_relat\_1 X1)\wedge((v1\_funct\_1 X1)\wedge((v3\_valued\_0 X1)\wedge(v1\_finseq\_1 X1)))))\Rightarrow(k4\_rvsum\_1 X0 X1 = k4\_rvsum\_1 X1 X0) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v1\_relat\_1 X0)\wedge((v1\_funct\_1 X0)\wedge(v1\_valued\_0 X0)))\wedge((v1\_relat\_1 X1)\wedge((v1\_funct\_1 X1)\wedge(v1\_valued\_0 X1))))\Rightarrow(k1\_valued\_1 X0 X1 = k1\_valued\_1 X1 X0) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_relat\_1 X0)\wedge(v3\_valued\_0 X0))\Rightarrow((v1\_relat\_1 X0)\wedge(v1\_valued\_0 X0)) \quad (10)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.((v1\_relat\_1 X0)\wedge((v1\_funct\_1 X0)\wedge((v3\_valued\_0 X0)\wedge(v1\_finseq\_1 X0))))\Rightarrow(\forall X1.((v1\_relat\_1 X1)\wedge((v1\_funct\_1 X1)\wedge((v3\_valued\_0 X1)\wedge(v1\_finseq\_1 X1)))))\Rightarrow(k8\_rvsum\_1 X0 X1 = k4\_rvsum\_1 X0 (k6\_rvsum\_1 X1))$$